

Broj: 01-01.3-4366-17/16 LH
Datum: 09.06.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakon), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 01-01.3-4366-16/16 LH od 25.05.2017. godine direktor Javnog preduzeća "Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
u otvorenom postupku

I

Ugovor za nabavku roba: „Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima“ u vrijednosti od 1.568.250,45 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se Grupi ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar - BiH i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj – Hrvatska koja je u otvorenom postupku podnijela prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

II

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Obrazloženje

Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-4366/16 LH za nabavku roba: „Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima“. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-3-3-4/17 dana 05.01.2017. godine, te Ispravka za Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-3-8-35/17 dana 05.02.2017. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 08.03.2017. godine u 12:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Dubrovačka 6, Sarajevo, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatirala da su ponude predala četiri ponuđača.



Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponude, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno preporuci Komisije za javne nabavke u Zapisniku broj 01-01.3-4366-16/16 LH od 25.05.2017. godine ugovor u vrijednosti od 1.568.250,45 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje se sa Grupi ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar - BiH i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj – Hrvatska koja je u otvorenom postupku podnijela prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom.

Shodno naprijed navedenom, Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**Izvršni direktor za
upravljanje i održavanje**

.....
Marin Jelčić, dipl.ing.saob.

direktor

.....
Adnan Terzić, dipl.ing.

Dostaviti:

- učesniku u postupku
- a/a



Broj: 01-01.3-4366-16/16 LH
Datum: 25.05.2017. godine

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak za odabir ponuđača za dostavu ponuda koji se sprovodi u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

Sastancima prisustvuju svih pet članova komisije imenovane rješenjem broj 01-01.3-4366-7/16 LH od 07.03.2017. godine.

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14) i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar Komisija dostavlja:

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA u otvorenom postupku

- a) **Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar;
- b) **Predmet nabavke:** Nabavka roba: „Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima“;
- c) **Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-4366/16 LH;
- d) **Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- e) **Procijenjena vrijednost nabavke:** 1.800.000,00 KM (bez PDV-a);
- f) **Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci broj 266-1-1-3-3-4/17 objavljeno dana 05.01.2017. godine i u Službenom glasniku broj 3/17, te Ispravka za Obavještenje o nabavci broj 266-1-1-3-8-35/17 objavljeno dana 05.02.2017. godine i u Službenom glasniku broj 11/17
- g) **Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela da pregleda ponude 14.03.2017. godine;
- h) **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 - 1. Grupa ponuđača: „Premier Febeco“ d.o.o. Mostar i „M.R.M. Export-Import“ d.o.o. Ljubuški sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 1.986.660,00 KM sa uključenim PDV-om
 - 2. Konzorcij: „Webo Maribor“ d.o.o. Maribor i „Eko-bel“ d.o.o. Trn sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 1.832.107,68 KM sa uključenim PDV-om
 - 3. Konzorcij: „ITC Zenica“ d.o.o. Zenica i „Zieger“ d.o.o. Zagreb sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 1.647.594,00 KM sa uključenim PDV-om
 - 4. Grupa ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj - Hrvatska sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 1.568.250,45 KM sa uključenim PDV-om



44

- i) Podatke o pojašnjenju dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) Zakona ako ih je bilo: Nije traženo pojašnjenje dokumenata;
- j) Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljani podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke: Nije primjenjivo;
- k) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

R. B.	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA			
		GP „Premier Febeco“ d.o.o. i „MR.M. Export-Import“ d.o.o.	Konzorcij „Webo Maribor“ d.o.o. i „Eko-bel“ d.o.o. Trn	Konzorcij „ITC Zenica“ d.o.o. i „Zieger“ d.o.o. Zagreb	GP „Pastor M“ d.o.o. i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj
a.	Kvalifikacioni uvjeti:				
1.	<p>Lična sposobnost - kvalifikacija prema članu 45. ZJN:</p> <p>UVJET: U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.</p> <p>DOKAZ: U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije.</p>	+	+	+	+
2.	<p>Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti:</p> <p>UVJET: Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.</p> <p>DOKAZ: U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti:</p>	+	+	+	+



	<p>a) dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originalni ili ovjerene kopije.</p>				
3.	<p>Ekonomska i finansijska sposobnost:</p> <p>UVJET: Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona, a to su:</p> <p>a) pozitivno finansijsko poslovanje u posljednje dvije godine poslovanja odnosno pozitivno finansijsko poslovanje u 2015. i 2016. godini</p> <p>DOKAZ: Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije slijedećih dokumenata:</p> <p>a) poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za posljednje dvije finansijske godine (bilans uspjeha za 2015. i 2016. godina) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač odnosno kandidat registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine, ako je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u kojoj je kandidat/ponuđač registrovan; u slučaju kada ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat/ponuđač registrovan, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od nadležnog organa</p>	+	+	+	+
4.	<p>Tehnička i profesionalna sposobnost:</p> <p>UVJET: Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 49. Zakona, a to su:</p> <p>a) uspješno iskustvo u svojstvu osnovnog ugovarača (samostalno ili kao član grupe ponuđača) u realiziranju ugovora za isporuku vatrogasnih vozila ili tunelskih vatrogasnih vozila, minimalne zbirne vrijednosti 1 800.000,00 KM (maksimalnan broj ugovora je tri), u posljednje 3 (tri) godine;</p> <p>b) obezbjeđena servisna podrška (za vozilo i nadogradnju) u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u Bosni i Hercegovini, na lokaciji dobavljača ili lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1)</p> <p>c) ovlaštenje za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za</p>				



CA

	teritorij Bosne i Hercegovine				
	DOKAZ: Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokaza:				
	a) spisak izvršenih ugovora o isporuci robe koja je predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine. Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu/e koju je izdao primaoc robe, a koja obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu/e o uspješno realizovanom ugovora, maksimalno tri ugovora, čija je zbirna vrijednost 1.800.000,00 KM. U slučaju da se takva potvrda/e iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede;	+	+	+	+
	b) izjava dobavljača kojom potvrđuje da je sposoban pružiti servisnu podršku (za vozilo i nadogradnju) u garantnom roku na svojoj lokaciji, u okviru ovlaštenih servisa u Bosni i Hercegovini te na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivusa ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1)	+	+	+	+
	c) ovlaštenje za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za teritorij Bosne i Hercegovine izdato od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za područje Bosne i Hercegovine, za predmetni postupak nabavke.	+	+	+	+
5.	Izjava iz člana 52. Zakona data u Aneks 8 ili Aneks 9	+	+	+	+
		+	+	+	+
b.	Ispunjenost uvjeta u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude:				
1.	Popunjen obrazac za ponudu koji je dat u aneksu 2 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
2.	Popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u aneksu 3 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
3.	Popunjen obrazac povjerljivih informacija koji je dat u aneksu 4 tenderske dokumentacije (ponuđači su dužni dostaviti ispunjen ovaj obraz ukoliko imaju povjerljivih informacija)	+	+	+	+
4.	Potpisan nacrt ugovora koji je dat u aneksu 5 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
5.	Garancija za ozbiljnost ponude u skladu sa formom datoj u aneksu 10 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
6.	Tehnički opis koji je dat u aneksu 14 tenderske dokumentacije parafiran od strane ponuđača. Ponuđač je obavezan unijeti cijenu za svaku pojedinačnu stavku u Tabeli opreme koja će se nalaziti u tunelskim vozilima koja je sastavni dio aneksa 14 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
7.	Popunjena Izjava o karakteristikama ponuđene robe koja je data u aneksu 15 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
8.	Popunjena Izjava o usklađenosti koja je data u aneksu 16 tenderske dokumentacije	+	+	+	+



GA

9.	Tehnička dokumentacija, katalogi, šeme i drugi štampani materijal koji sadrži važne i relevantne informacije koje se odnose na predmet nabavke	+	+	+	+
10.	Izjava o namjeri podugovaranja (ukoliko ponuđač ima namjeru podgovoriti dio ugovora) data u okviru aneksa 2 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
11.	Projekat nadogradnje dijelova ili sklopova na vozilu, sa rasporedom opreme, jedan primjerak	+	+	+	+
12.	Izjava ponuđača kojom garantuje da će isporučiti potpuno nova vozila i ugrađenu opremu, ne stariju od 2017. godine. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
13.	Izjava ponuđača da će obezbijediti kvalitet isporučenih vozila tokom garantnog perioda, prema garantnom listu dostavljenom uz isporučena vozila, gdje je garancija na vozilo (mehanički dijelovi, karoserija, lak) minimalno 24 mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu, a garancija na nadogradnju (nadograđeni dio vozila sa vatrogasnom opremom) minimalno 24 mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu ili radne sate. U slučaju popravke robe, isporuke druge robe ili zamjene dijelova, minimalni garantni rok na izvršene popravke ili zamijenjene dijelove je 2 (dvije) godine od izvršenih popravki ili ugradnje dijelova. Ukoliko je garantni rok na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio kraći od garantnog perioda za cjelokupno vozilo (2 godine), garancija na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio će važiti do isteka garantnog perioda za cjelokupno vozilo. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
14.	Izjava ponuđača da će za nadograđeni dio vozila i sadržanu opremu osigurati dostupnost originalnih rezervnih dijelova u post-garantnom periodu, u trajanju od 7 (sedam) godina nakon isteka garantnog perioda. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
15.	Izjava ponuđača data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije da će obezbijediti servis u garantnom periodu kako slijedi: Vozilo: --Obezbeđena servisna podrška u garantnom roku na lokaciji dobavljača, na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša, COKP Bijača ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1) --Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara vozila u garantnom periodu, u roku od 24h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa, --U slučaju da kvar nije moguće otkloniti na licu mjesta (lokacija Ugovornog organa), dobavljač je dužan obezbijediti, bez naknade, prevoz vozila (šlep) do lokacije najbližeg ovlaštenog servisa, gdje će se kvar otkloniti Nadogradnja i oprema: --Obezbeđena servisna podrška u garantnom roku na lokaciji dobavljača, na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša, COKP Bijača ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1) --Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara na nadograđenom dijelu vozila ili vatrogasnoj opremi u garantnom periodu, u roku od 24 h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa	+	+	+	+
16.	Izjava ponuđača kojom garantuje da su svi ponuđeni priključci kompatibilni sa višenamjenskim vozilom koje se nudi, te da su izvedeni svi potrebni dodaci za priključenje i funkcionalnost priključaka. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije	+	+	+	+



LAD

17.	Izjava ponuđača data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije kojom se obavezuje da će prilikom isporuke vozila dostaviti slijedeću dokumentaciju: --Upute za servis i održavanje, te servisna knjiga na jednom od službenih jezika u BiH uz isporučeno vozilo; --Upute za korištenje nadograđenih komponenti i vatrogasne opreme na jednom od službenih jezika u BiH; --Ovjeren garantni list za vozilo/podvozje; --Ovjeren garantni list za nadogradnju i vatrogasnu opremu; --Svi značajniji natpisi na vozilu moraju biti na jednom od službenih jezika u BiH, --Pri isporuci, sva uputstva za opremu i vozilo, treba dostaviti na jednom od zvaničnih jezika koji se u upotrebi u Bosni i Hercegovini (onoliko kopija koliko je isporučeno vatrogasnih vozila + jedan)	+	+	+	+
18.	Izjava kojom se ponuđač obavezuje da će, ukoliko bude odabran za dodjelu ugovora, obezbjedi certifikat (atest) za vozilo i priključke pri isporuci u skladu sa važećim standardima i propisima, neophodnim za registraciju vozila u Bosni i Hercegovini. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
19.	Izjava kojom ponuđač garantuje da ponuđena oprema u svemu odgovara traženim tehničkim karakteristikama kako je to navedeno u Tabeli 1 Tehničke specifikacije iz Aneksa 14 tenderske dokumentacije. Izjava data u okviru Aneksa 13 tenderske dokumentacije Za sve ponuđene stavke opreme za koje je tražena usaglašenost sa nekim od standarda i slično, izabrani ponuđač će prilikom isporuke robe obavezno dostaviti certifikate/izveštaje o ispitivanjima (izdate id nadležne institucije ili Izjavu o usklađenosti)	+	+	+	+
20.	Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg odnosno Izjava data u okviru aneksa 2 tenderske dokumentacije	+	+	+	+
21.	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu	+	+	+	+
22.	U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, Izjava o zajedničkoj ponudi i Izjava o solidarnoj odgovornosti članova grupe ponuđača.	+	+	+	+
c.	Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku sadržaju i potpunosti				
1.	Cjelovitost ponude; Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jemstvenikom/	+	+	+	+
2.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+	+	+	+
3.	Pravilno numerisana ponuda	+	+	+	+
4.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+	+	+	+
5.	Ispravke u ponudi	+	+	+	+
6.	Računske greške	-	-	+	-
7.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	-	-	-	-
8.	Ponuda potpisana od strane ovlaštene osobe	+	+	+	+
9.	Dostavljena kopija ponude	+	+	+	+
PRIHVATLJIVOST PONUDE (DA/NE):		DA	DA	DA	DA

Objašnjenje oznaka: “+“ (da, dostavljeno/postoji/pravilno ispunjeno) “-“ (ne, nije dostavljeno/ne postoji/nepravilno ispunjeno)



- l) Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja za svakog ponuđača posebno: Nije primjenjivo;
- m) Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude: Ugovorni organ je zahtijevao bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 27.000,00 KM sa rokom validnosti 28 dana duže od propisanog roka važenja ponude. Ponuđači su dostavili zahtjevane bankarske garancije;
- n) Podatke o pojašnjenju ponuda: Nije traženo pojašnjenje ponuda;
- o) Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda: Zaprimljene ponude uredno zapakovane;
- p) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza profesionalne i tehničke sposobnosti ponuđača: U skladu sa tačkom k) Zapisnika;
- q) Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija: Ponude ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija;
- r) Podatke o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo: Prilikom računске kontrole ponuda, u ponudi ponuđača Konzorcij: „ITC Zenica“ d.o.o. Zenica i „Zieger“ d.o.o. Zagreb, uočena je računska greška te je od ponuđača zatražena saglasnost za ispravku računске greške dopisom broj 01-01.3-4366-14/16 LH od 19.05.2017. godine. Ponuđač je, u ostavljenom roku, dostavio saglasnost na ispravku računске greške dopisom od 24.05.2017. godine;
- s) Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje: Nije primjenjivo;
- t) Razloge za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene: Nije primjenjivo;
- u) Analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude: Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.
- v) Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

NAZIV PONUĐAČA	CIJENA IZ OBRASCA PONUDE (sa PDV-om) (KM)	KORIGIRANE VRIJEDNOSTI		KORIGIRANI IZNOS CIJENE IZ PONUDE sa PDV-om (KM)
		MATEM. GREŠKE	POPUSTI	
1. Grupa ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj – Hrvatska	1.568.250,45	-	-	1.568.250,45
2. Konzorcij: „ITC Zenica“ d.o.o. Zenica i „Zieger“ d.o.o. Zagreb	1.647.594,00	-6,39	-	1.647.587,61



AD

3. Konzorcij: „Webo Maribor“ d.o.o. Maribor i „Eko-bel“ d.o.o. Trn	1.832.107,68	-	-	1.832.107,68
4. Grupa ponuđača: „Premier Febeco“ d.o.o. Mostar i „M.R.M. Export-Import“ d.o.o. Ljubuški	1.986.660,00	-	-	1.986.660,00

- w) **Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor:** Ponuđač Grupa ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj - Hrvatska je dostavio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 1.568.250,45 KM sa uključenim PDV-om;
- x) **Podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču:** Nije primjenjivo;
- y) **Podatke o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci:** Ponuđač je obavezan u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja Odluke o izboru, Ugovornom organu dostaviti ovjerene kopije dokumenata u skladu sa tačkom 47. Zakona o javnim nabavkama odnosno ovjerene kopije bilanci uspjeha za 2015. i 2016. godinu za „Pastor M“ d.o.o. Mostar, te dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama odnosno član 45 a) i b) za „Flammifer“ d.o.o. Ozalj – Hrvatska;
- z) **Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:** Komisija daje prijedlog Ugovornom organu da donese Odluku o izboru kojom se ugovor u ukupnoj vrijednosti od 1.568.250,45 KM sa uključenim PDV-om dodjeljuje Grupi ponuđača: „Pastor M“ d.o.o. Mostar i „Flammifer“ d.o.o. Ozalj – Hrvatska koja je dostavila prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom;
- a) **Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 25.05.2017. godine;
- b) **Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):**
- Saglasnost za ispravku računске greške broj 01-01.3-4366-14/16 LH od 19.05.2017. godine
 - Saglasnost ponuđača na ispravku računске od 24.05.2017. godine;



AD

c) Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

Članovi komisije:

Lejla Hodžić, predsjednik komisije

Sanela Kosovac, član komisije

Aida Zeba, član komisije

Nermin Bojčić, član komisije

Mario Rotim, član komisije

Za sekretara Komisije imenovana je Adila Salčinović.

Saglasan:

Adnan Terzić, dipl.ing.
V.d. direktor



Identifikacijski broj: 4227601540006 PDV broj: 227601640006
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 102001000014030
 Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar: 1610200062470030
 Posredna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3306002200605422
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3306002200604549

AD